

T. J. Moleki.

0-1b

K34/72

b.

17

1 Methleng ya kxale mosadi o ne a nyakiwa ka mokxwa o mo byale, bo tate le myenka nyakisisa xore ngwana wa rena a ka nyala ngwana wa mmamokete xe ba kwana ba bitsa ba leloko ka moka ba mo sethsabeng ba rera ditaba xe ta sa kwane ba tla nyaka xo xongwe kapa xe ba demellana ka puo xo lokile, ba kxole ba tla tsebiswa ka moraxo xore re nyaketse mokete mosadi wa xore. Xe nyalanwa ka lesika e seo motho fela xae xa e se mohlomongwe xo sena wa xabo wa ka mo nyalaxo.

Byale xe, xe dikxang di kwaxetse xo nyakwa ngwana wa malome, mmame, rakxadi, rangwane xoba yeo mongwe wa lesika. Mosadi o batlwa ke mwane malore kapa yeo mongwe wa xabo mosimane, ena mosimane xa a tsebiswe sepe. Xe baromiwa bafihla xo phuthiwa ba xabo mositsana ba bexelwa ditaba le bona ba phutha baxabo bona.

2 Ea ka kxaufsi ba utlwa ditaba xore di byang motho ntse a re sidixo mokete ntsare ke tsona le yena a di fetisa byalo, o mongwe le yena byalo ba be ba felella di kxona di boela xo baromiwa ka moso ba di bonang ka teng, ke xore batswadi ba bana ba babedi ba ntse ba tseba xore ngwana wa mokete le mokete ba wa rena ba tla nyalanwa ka moso ba tsebisane kxale, mosadi xo nyakwa yeo monyenyan kudu mo mosimaneng xo thwe mosadi o tsefala kapele.

Dikxang xe di bexiwa di thoma ka yo moxolo xo ya tlase ntse xo lothsiwa xo phophothwa diatla, a re ese mma, tate xoba kxosi ka moyo a ka mo hlomphaxo ka xona. Ditaba xe di fedile byanong baromiwa ba bexa kxomo e beeletsaxo mosadi xo rialo ke xore mang le mang a tsebe xore ngwana wa mmamokete o nyalana le wa mmamokete malome kapa rangwane o issa kxomo kwa bo mositsana. Xo tloxa fac monha a ka no ya mo a rata xo soma makxoweng kapa mo a rata xo mosadi a sa ntse a xola, a ka no dula xae le xona xa a rata. Xe a rata ka moso a ka ya xo bona mosadi, byale o swanetse xo nthsa kxomo ya xore a amoxelwe xabotse kwa lapeng laxabo mmatswalaxwe. Mositsana xa a tsebe mosimane o kwa xo bolelwa

letsatsi le mosimane a tsenaxo xa xabo xa a tsebe xore ke yena ya tla mo nyala ka moso xo fihlela batho ba mo tsebisa yena. Le mosimane xa a dumellva xo bona sefahlexo sa mositsana o nna le basitsana ba bangwe fela esexo wa xaxwe, o alelwa lexoxo e tla be a toeple xabo a se a mmone mositsana a le ko ngwakong e ngwe fela esexo mo a leso nthase. Xe monna xongwe mosadi a ka hwa ba se ba nyalana xo nyakiwa o mongwe wa bo mohu wa ka nyalamaxo le mositsana moxongwe mosimane xa xo palexi e xo dira byalo kxomo ya boy a e ya xae xe mositsana a ka swara ngwana le monna yo e sexo wa xaxwe monna yowe o tla lefa dikxomo tse ka bano beano kapa xo feta fao ka mo lekxotla le bonaxo ka xona, o thubile motse le moxongwe ntlo ya monna yowe mongwe. Mosadi o nyalwa ke monna wa pele xe monna a sa rate xo mo nyala a ka no xana ba tla leka xo mo pateletxe a ba hlola kxomo ya boy a ka xore molato ke wa mosadi, lexodu byale xa le lefiswe xa xo le byalo. Xe xo lokile xo tla beiwa nako ya xo nyala byale tsatsi le kxomo di tla yaxo xabo mositsana xo romelva motho a yo tsebisa batho kwa teng xore xo apeiwe mabyalwa, tsatsi le kxomo di fihlaxo ka lona.

5 Batho ba di belaxo maxadi ba tla le lesola (motsoko) xe ba lebilexae ba dula fase ko ntle xa motse ngwana wa lekxarebyana o ba lata xona mola o ba tseela dikobo moduduetso o lla motko a boka a tlola a betha fase ka molamu le lerumo motsoko o o sitswe xabo mositsana wa romelwa xabo mosimane tsatsi la maxadi babo mosimane ba tlise thekxwana x ya motsoko byale yo bulwa ka thselete ke babo mositsana, mmaditsela o lokile thselete kapa pudi e tla le thekxwana ela e tlo bu la nelomo ya bo mmamotsana. Kowa xabo mosimane lesola le taxilwe ke bo koko le bo rakxadi le ba e lexo ba baxolo kwa bo mosimane.

Fo mmaditsela xe mositsana a ba tseela dikobo xa ba bolele le yena ba mo sala nthaxo ba xomotse xe ba fihla xae ba dumedisa

6 ba fiwa dijo di beiwa ke mositsana a kxuname fase a lothsa a ngwatha mama le boxobe a ja, ba kxona ba e ja le bona ba dutse diphateng xoba moxoxong, ba hlapa pele ba tla ja boxobe xe ba feditse xoja ba simolla ditaba tsa maxadi le masola a tswa, dikxang di a bolelwa di simollwa ke mmaditsela o moxolo di a mo batswading ba mositsana, di tswiwa xare xa bona xo tloxa xo yo moxolo xo isa tlase. Ditaba xe di lokile xo fedile, xo nthisiwa nkxo ya byalwa xwa nwewa, xwa duduetswa xwa tilwa xwa tlolwa, motho o swara kota a e thsikinye a ome ka lerumo a lekisa tsa ntwa e le sempete ke xo fete. Nonna a re xore ke nna sebeola masoxana ditedu tsa banna-baxolo ke di forofothla fela, mongwe ntse a re ke sekete sa xore xore. Xo thakxetswe. Xo binwa pina tsa Sesotho xo tlolwa basadi ba opa diatla role le thuntse molodi o re tswe tswe tswe tswe tswe tswe tswe, batho ba phuthexile ba bantsai.

7

Bakxonyana xongwe le bo mmaditsela xa ba mwele xolo xo tee le ba bangwe ba iswa kwa ngwakong ba mwa byalwa ba le tee le ba xabo bona xe ba le nthse sethsabeng seowe ba baxolo fels esexo ba ba senaxo maina a tsebexaxo byaka mosoxana xo ya bakxalabye fela.

Byale xe xo lokile xo tla beiwa letsatsi xoba nako ya xo nyala. Xe ba fihla xae ba besa ka mo ba bexo ba swerwe ka xona, xabotse xongwe acwa, byale xo lokiswa ka mo xo ka kxonwaxo xo lokisetswa nyalo, xo phuthilwe ba kxole byale babo mosimane le mositsama ka xoba lenyalo lea simolla lea jewa ke nako.

8 Pele xo simollwa xo axiwa sekotlo se xo apexelwaxo mo xo sona dijo tsa lenyalo (sekotlo). Sekotlo se axiwa ke malome rangwane kapa yo mongwe wa lesika wa lexo nthse. Byanong xo bidiwa ngaka e thswara sekotlo xore baloi ba se ka ba loya batho mo moketeng wa lenyalo, xo dirwa xaiwa batho ka lexare xoba thipa e boxale xo thsasiwa schlare xore baloi ba paleiwe ke xo ba loya.

K34/72

Xo alafiwa batho ba elexo bana ba lesika le nyalanaxo fela esexo
 batho ka moka ba tlideko xo bona le xo nwa le xo (kopisa) kopa
 tse jewaxo. Xo tla tuthsiva motho a disa sekotlo le gaka e teng
 fao e laola lenyalo ka thoko ya boloi le xo bona xore motse o
 swerwe ka hlare tse matla kudu. Le xa bo mosimane fela byalo
 9 xa swana le xabo mositsana ngaka yeo e yo dira ka mokxwa o mo byalo
 kkomo e thlabiwaxo e tsewa moswang o thlakanthsiwa le sehlare o
 lahliwa xo (potetsa) potoloxa motse o xo lexo monyanya xo wona.
 Pele monna ka sesotho o na a sa nyale mosadi a se a e fe thsemo le
 xo axa ntlo xore re tle re dumele xore ke monna o tla direla mosadi
 wa xaxwe mesomo ya lapa xabotse.

Banyadi ba ne ba hlabiswa ke bo malome a bona xe xo be xo ka
 kxonexa xore malome a tle a je dihloxo tsa motloxolo le xe a sa
 mo hlabise a se na se a ka mo hlabisaxo sona o tla nne a fiwa tsa
 xaxwe dihloxo ka dihloxo re bolela byalwa bo bo nwang ke bo malome.
 Malome a motho o hlabela lenyalo la ngwana ya lebenexo le yena o
 mongwe le yena byalo.

10 Bana ta baxolo ba hlabelwa ke bo malome a bona ba baxolo xo
 ya tlase ke malome ba banyane byalo byalo. Mo lenyalong la sesotho
 re bexa dikxang ka mo ke thlatholotsexo xore bo mmaditsela ba bexa
 byang dikxang, xe lenyalo le jewa bo mmaditsela ba ba batlilexo
 mosadi ke bona bakxonyana, ba ya xo ja lenyalo xabo mositsana
 xa thwe ba tlide kuka ngwetsi ke bona ba elexo leihlo la batswadi
 ba mosimane ba bona xore mosomo o swerwe xabotse ba ntse ba bexa
 ditaba ka thswanelo xore ba se fose polelo ba tla ba dira molato
 ba lefiswa ka sesotho xo dirwa byalo xe re sa phethe ditaba xabotse
 re a lefiswa re tlotse molao xa banyadi ba apara babo mositsana
 ba swanetse xo kopa xore bana xa ba apare xa xo tla jewa xo tla
 kopiwa xape byalo xo aparelwe mo ngwakong e kwa thoko xore re tle
 re bone xabotse xe banyadi ba tapa ba ya kwa xo o jekwaxo lenyalo
 xona re tile re tle re boke re tswe ka marumo le dithebe re etse
 khla ola ntwa e sa ntse e lwa molodi o lla e lese mphete ke xo

K34 /72

fete xo le botse.

11 Banyadi ba apara diaparo tsa matlalo a a sexilwexo ke monna wa tsebaxo kudu, a kxabise ka mo a ka kxonaxo ba itlotxa matsoku a mahwibidu le sebilo se se phatsimaxo se sethsömo dihloxong mositsana o rweswa difaxa mo hloxong le dithiasi le tsona di apara xabotse di bapa le bona ba bangwe ko moraxo xo sa bonwe se kxole xo hlaka-hlakane.

Tsatsi lewe xo tsamaiwaxo xo tla laelwa ke bakxonyana xore re a tsamaya lenyalo lea xabo mosimane ba utlwana xo tla fiwa melao ke batsofadi xore mosadi o swarane xabotse le monna le monna byalo babo mositsana ba tla laya mositsana babo mosimane ba laya ngwana wa bona motho o nthsa se a rataxo xo se naya bana ba nyalanaxo ba ka mo motho a rataxo. Xo ntse xo thwe o se ke wa timana o se kewa timana bo mmateswalaxo dijo o ba sware xabotse kudu, o ja mpya o ba modidi o thlaka o thswenyexa eupya o se setse tsewe o hlokomele tsa lapa la xaxo.

12 Lyale xe ba fihla xa bo mosimane xo tla nne xo iriwe bya ka kwa xabo mositsana. Melao le tae dintsi tse di dirwaxo di thswana le xabo mositsana. Pele ba fihla babo mosimane motho wa romiwa ya bitswaxo thlasi e kxolo o bolella batho xore banyadi ba tla fihla ka nako ya xore. Xa a bonwa xo opiwa mekxosi motho wa mmonaxo pele o thlaba mokxosi a re le a welwa xo tswiwa ka malapeng xo thlabiwa mekxosi xo tilwa. Xa a se na xo bexa xore banyadi ba tla fihla xo tla bitswa batho ba bolellwa dikxang byale o romelwa moraxo xo tsebisa banyadi xore xo thweng banyadi xa ba dumelwelwe xo fihla mosexare mo xae.

13 Ba tsena mantsiboya kapa e sa le ka moswana. Re bona la tho ba tila ka marumo basadi ka mafeelo methse, dipatla le tse ba rataxo xo tila ka tsona re utlwa mexolokwane fela re boxela xo thakhetswe xo le monate.

byale xo tla fihlwa xae bo mmaditsela ba tla tsena ba bexa xore
 bana ba fihlile ba kxona xo tsena ka xae byale ba bexa dikxang
 rabotse xa ba sa ire byalo ba tla irelwa moheto. Xe banya di ba
 tswa xabo mositsana motho o mongwe wa bo mositsana o nna mo monyako
 a thiba ka boomo xo tswa thsalete xoba pudi le xa e le nku a kxona
 a tloxa mo tseleng o mongwe le yena a ira byalo. O tla hwetsa
 ba ira ka boomo fela. Ka tseno dilo taewe dia fela mo dithsabeng
 tsa bakhatla, bakwena le dithsaba tschle tsa tswelopele. O tla bo-
 na mogadi a swere leselo, mothse, koko a thswanthsa ka mo mosadi
 a thswanetsexo xo soma ka xona xe a le ko lapeng la mmamosimane,
 monna o nthsa a xoxa lethlaku a betla sekei a beile selepe maseetle-
 ng a swere dilo ka moka tse dirwaxo ke monna ko lapeng laxaxwe,
 a swanthsa tse dirwaxo ke monna. Xe lenyalo le fedile batho ba
 tlisitsexo ngwetsi ba swanetse xo dila lapa la bo mosimane ba
 kxona ba ya xae ba fiwa nama ya leoto kapa ya kokokotlo xoba
 sethwe sewe basve abetswexo ke babo mositsana ba ya le sona xae
 lenyalo le fedile xo a phatlallwa xo iwa maxae.

Ngaka le yona e fiwa serope xoba nama e swanelaxo ngwetsi
 e sala xabo mosimane ke ngwetsi e mphsa. Ka moraxo a dikxwedi-
 nyana xoba divekenyana a boela xae xo thwe a tholla boeng. Byale
 o tla re xe a boyo, a tla le thoto ya xaxwe o iawa ke monna xoba
 o mongwe wa bo mosimane. Ngwetsi e nna le mmatswallowe mo lapeng
 xo fihlela o mongwe wa xabo mosimane a nyala, byale mosimane o tla
 axa ntlo ya xaxwe a suthela monnaxwe le saka lona xa leckxaaxane
 le tla dula le le lengwe ka mehla xe ba sa ntse ba axile xolo xo
 tee le xo lema ba lema ba bohle le xa o mongwe le o mongwe a na le
 tsa xaxwe. Ba thlakanya le xo ja ba ja xolo xo tee, ba jela ko
 lapeng lela ka moswana mo lela byalo byalo. Ba thlakantsa maxobe a
 bona le dingwetsi byalo, ke tseno xwa fela xo dira byalo xa xo sa
 le xona dithsabeng tse dingwe tsa tswelopele xo sa dirwa dithsabeng
 tse di lexe ko moraxo mo thutong. Xaeso xa xo saidi byalo re
 setse re latela sekxowa re lebala sesotho sa xabo rena.

7*

K34/72

16

Dingwetsi di be di hломpha xo feta tsa lehuno. Xe banyadi bantsi
mo maxoxong ba ja ke xona o tla kwa batho xe ba boka bana ba bona,
ba dira dilo ka melomo motho ntse a lela a hloomxa pelo, xo
phadisanwa ka xo boka re tle re tsebe yo e lexo monna xoba mosadi
wa tsebaro xo boka.

Re ba fa melao xo thakxetswe re ja re nwa re bina mexobelot
re tlola basadi ba re opela diatla role le thuntse molodi o lla e
le mofere-fere. Lehono xo sa na le melao bya ka kxale dithsabeng
tsohle le tsa tswelopele di ntse di nexa melao xore mosadi le
monna ba phedisane byang ko lapeng la bona, lex a moxongwe melao
e mengwe bafsa ba e tloketse xo na le mo ba swanetse xo ba le
mo ba swanaxo le xo thiba monyako xore thesate e tawe ya xanexa
mo bafseeng ba bona xoba ya swenya le ya xo nyakela mosimane mosadi
e tloketse mo dithsabeng tsa tswelopele. Tsa ba swerexo sesotho
di sa ira byalo ka matla.

END.